

Cijena je za godinu Objavitelju Dalmatinskomu i Smotri Dalmatinskoj za Austro-Ugarsku Kr. 15.-; samom Objavitelju Dalmatinskomu Kr. 8.-; samoj Smotri Dalmatinskoj Kr. 10.-; polugodište i na tri mjeseca surazmjerno. Pojedini brojevi Objavitelja Dalmatinskoga 10 para, a pojedini brojevi Smotre Dalmatinske para. Zastareni brojevi 30 para.
Pitanja za predbrojbu, uz koja nema dotičnih svota, ne će se ni u av obzir uzeti; pitanja za uvrstbe uz koja nema prilicne pretplate, biti povraćena. — Pretplate se šalju poštanskim naponicama. — Rukopisi ne vraćaju. — Neplaćena se pisma ne primaju.

Pisma i novce treba šaliti «Uredu Objavitelja Dalmatinskoga u Zadru».



Drezzo d'associazione per un anno: Dell'Avvisatore Dalmato e la Rassegna Dalmata per la Monarchia A-U. Cor. 15.-; per l'Avvisatore Dalmato soltanto Cor. 8.-; per la Rassegna Dalmata soltanto Cor. 10.-. Semestre e trimestre in proporzione. Un singolo numero dell'Avvisatore Dalmato cent. 10. Un singolo numero della Rassegna Dalmata cent. 20. Numeri arretrati cent. 30.

Domande di abbonamento senza il relativo importo non vengono prese in considerazione; domande per inserzioni non accompagnate da un'anticipazione corrispondente vengono restituite. — Abbonamenti ed anticipazioni si spediscono mediante assegno postale. — Manoscritti non si restituiscono. — Lettere non affrancate si respingono.

Corrispondenze e denari da indirizzarsi all'Ufficio dell'Avvisatore Dalmato in Zara.

Objavitelj Dalmatinski. Avvisatore Dalmato.

izbene su jedino vijesti sadržane u «Službenoj strani» i u «Službenim spisima». (Sono ufficiali soltanto le pubblicazioni comprese nella «Parte ufficiale» e negli «Atti ufficiali»)

IZLAZI SRIJEDOM I SUBOTOM

SI PUBBLICA AL MERCOLEDI ED AL SABATO

SLUŽBENI DIO

N. XIII-33316.

OBZJAVNA.

Donosi se na javno znanje, da je poprečna tržišna cijena svinja svake stari zaklatih u glavnom gradu Zadru, iznosila u mjesecu rujnu 1918 1 kruna — para po kilogramu.

Prama tome će se ova cijena uzeti podlogom za odmjerjenje odštete svinje za klanje, koje bi se u Dalmaciji u mjesecu listopada 1918 bile u smislu zakona 6 kolovoza 1909, d. z. l. br. 177, i dotične ovršbene odredbe 15. listopada 1909 d. z. l. br. 178.

Zadar, 6 oktobra 1918.

Od c. k. dalmatinskog Namjesništva.

NESLUŽBENI DIO

Živinske pošasti. U roku od 27 septembra do 4 oktobra 1918 lađale su među domaćim životinjama u Dalmaciji ove pošasti:

Ovčije boginje u 2 mjesta Benkovačke općine, u 1 mjestu pč. Kistanjske, pol. kot. Benkovac, u 6 mjesta Skradinske, pol. kotar Šibenik, u 19 mjesta Sinjske općine i u dva mjesta općine Vrličke, pol. kotar Sinj, u 1 mjestu općine Zadarske, pol. kotar Zadar.

Konjski svrab u 1 mjestu općine Drniške, pol. kot. Knin i u 1 mjestu Skradinske općine, pol. kot. Šibenik.

Upala sljezene u 1 mjestu Zadarske općine, pol. kotar Zadar, u jednom mjestu Drniške općine, pol. kotar Knin i u jednom mjestu Benkovačke općine, pol. kotar Benkovac.

Ovčiji i koziji svrab u 1 mjestu Zadarske općine, pol. kotar Zadar.

Tiskanice kojih je raspačavanje zabranjeno.

Od c. k. zemaljskog suda u Beču: br. 60 časopisa «Militärische Rundschau» od 3 augusta o. g. Od c. k. zemaljskog suda u Lavovu: br. 177 (971) časopisa «Ukrainskie Slovo», od 7 augusta o. g. Iz službenog lista «Wiener Zeitung» br. 185. od 14 augusta 1918.

Br. 113/18.

OBJAVA.

U smislu § 21 odvj. red. donosi se do javnog znanja, da je gosp.

Telegrami Uredništva.

Telegraphen-Korrespondenz-Bureau.

Izveštaji austro-ugarskog glavnog stana.

BEČ, 9. Službeno se javlja:

9. oktobra 1918.

Talijansko bojište:

Vatra talijanske artilerije poraste na svoj planinskoj fronti znatno. U Daoneskoj dolini, na Adigu i neposredno na istoku od Brente došlo je do pješačkih bojeva, koji protekoše po nas povoljno.

PARTE UFFICIALE

N. 33316-XIII.

NOTIFICAZIONE.

Si porta a pubblica notizia, che il prezzo medio di mercato per suini macellati di qualsiasi qualità nella capitale di Zara ammontava nel mese di settembre 1918 a cor. 20, cent. — per chilogramma.

Con riguardo a ciò, questo prezzo verrà preso a base per la commisurazione degli indennizzi per suini da macello, che nel mese di ottobre 1918 venissero uccisi in Dalmazia a sensi della legge del 6 agosto 1909, B. L. I. N. 177, e della rispettiva ordinanza esecutiva del 15 ottobre 1909, B. L. I. N. 178.

Zara, 6 ottobre 1918.

Dall' i. r. Luogotenenza dalmata.

PARTE NON UFFICIALE

Epizootie. Nel periodo dal 27 settembre al 4 ottobre 1918 fra gli animali domestici della Dalmazia dominavano le seguenti epizootie:

Vaiuolo ovino in 2 località del comune di Benkovac, in 1 località del comune di Kistanje, distretto pol. di Benkovac, in 6 località del comune di Scardona, distr. politico di Sebenico, in 19 località del comune di Sinj ed in due località del comune di Vrlika, distr. politico di Sinj ed in una località del comune di Zara, distr. pol. di Zara.

Rogna equina in 1 località del comune di Drniš, distr. polit. di Knin e in 1 del comune di Scardona, distr. polit. di Sebenico.

Infiammazione della milza in 1 località del comune di Zara, distretto politico di Zara; in una località del comune di Drniš, distretto politico di Knin ed in una località del comune di Benkovac, distretto pol. di Benkovac.

Rogna ovina e caprina in 1 località del comune di Zara, distr. politico di Zara.

Stampati di cui fu vietata la diffusione.

Dall' i. r. Tribunale provinciale in Vienna; Il N. 60 del periodico «Militärische Rundschau» del 3 agosto a. c. Dall' i. r. Tribunale provinciale in Leopoli: Il N. 177 (971) del periodico «Ukrainskie Slovo» del 7 agosto a. c. Dal foglio ufficiale della «Wiener Zeitung» N. 185, del 14 agosto 1918.

D. r. Marko Skočić, odvj. red. u Šibeniku svojim podneskom 24 rujna 1918 br. 113/18 prijavio prijenos svog sjedišta iz Šibenika u Split.

Zadar, 29 rujna 1918.

Odvjetnička Komora u Zadru.

Telegrammi della Redazione.

Telegraphen-Korrespondenz-Bureau.

I bollettini dello stato maggiore generale austro-ungarico.

VIENNA, 9. Si comunica ufficialmente:

9 ottobre 1918.

Teatro della guerra occidentale.

Il fuoco dell'artiglieria italiana si intensificò notevolmente su tutto il fronte montano. Nella Valle di Daone, sull'Adige ed immediatamente ad est del Brenta si venne a combattimenti di fanteria che per noi trascorsero favorevolmente.

Balkansko bojište:
U Albaniji Francuzi i Srbi ugjoše u Elbasan, grad koji smo napustili. U južnoj Staroj Srbiji nije se ništa važno zbio.

Zapadno bojište:
U jučerašnjim teškim obrambenim borbama kod Verduna učestvovali najslavnije i čete podmaršala Metzgera.

BEC, 10. Službeno se javlja:
10. oktobra 1918.

Talijansko bojište:
Mjestimice živahnija izvidnička djelatnost.

Balkansko bojište:
Na rijeci Skumbi osujećen je prijelaz odjeljenja talijanske konjice. Sjevero-zapadno i sjeverno od Leskovca razvili su se bojevi. Istrijebljene su srpske i crnogorske čete iza naših fronta.

Zapadno bojište:
Sjeverno od Verduna naše su pukovnije pobjedonosno odbile žestoke navale.

Doglavica generalnog staba.

Izveštaji njemačkog velikog glavnog štapa.

BERLIN, 9. Wolff Bureau javlja:
Veliki glavni stan, 9. oktobra 1918.

Zapadno bojište:
Englezi zajedno sa Francuzima i Amerikancima napadoše na frontu od Cambraia do St. Quentin, uloživši silne mase artiljerije i pribravši mnoštvo oklopljenih kola i letjeličkih eskadra. Na sjevernom napadnom krilu neprijateljski juriš bje razbijen zapadno od Cambraia i na cesti, što vodi iz Cambraia u Bohain, dok s obe strane rimske ceste, koja vodi u Le Cateau, uspije protivniku da odublje prodre u naše linije. Udar mu ustavismo na liniji Valincourt-Alincourt i zapadno od Bohaina. Na južnom krilu protivnik steče samo malo zemljišta. Čete koje se bore južno od Montbrehaina odbiše sve napade u svojoj prednjoj pješачkoj poziciji; ali pošto im je prijetila opasnost od provale u sredini bojne fronte, moradoše da povuku svoje krilo na zapadnu ivicu od Fresnoy le Grand. U Champagni Francuzi i Amerikanci preduzeše nanovo svoje napade izmeggju Suippesa i zapadno od Aisne s ulaganjem velikih snaga; prema nagijenim zapovjedima oni su nastojali da se probiju kroz našu frontu. Neprijatelj provali u naše linije jedino s obe strane od St. Etienne. Djelimični napadi na Aisni. Vrlo žestoki napadi Amerikanaca na istočnu ivicu Argonske šume i Airske doline bješe odbijeni. Na istočnoj obali Meuse neprijatelj bje ustavljen u šumi Consenvoyskoj. Na ostaloj fronti odbismo ga pred našim bojnim linijama.

Prvi general. kvartirmajstor Ludendorff.

Odgovor predsjednika Wilsona.

WASHINGTON, 8. Nota državnog tajnika Lansinga švajcarskom poslovogij na odgovor noti njemačkog državnog kancelara glasi:

Gospodine! Čast mi je da u predsjednikovo ime potvrdim da sam primio Vašu notu dana 6 oktobra, koja je sadržavala jedno saopćenje njemačke vlade predsjedniku. Predsjednik mi naloži da Vas zamolim, da državnom kancelaru saopćite slijedeće:

Predsjednik Sjedinjenih Država, prije nego odgovori na molbu carske njemačke vlade, pa i za to da sam odgovor bude onako iskren i otvoren, kako traže važni interesi na koje se odnosi, smatra za potrebito, da bude siguran o tačnijem smislu note državnog kancelara.

Misli li državni kancelar, da carska njemačka vlada prima uvjete, što ih predsjednik iznije u svojoj poruci kongresu Sjedinjenih Država dana 8 januara i u narednim porukama, i da će njen cilj — kad se zapodjene rasprava — biti samo taj, da se dogje do sporazuma o praktičnim detaljima njihova primjenjivanja?

Na prijedloge za primirje predsjednik Sjedinjenih Država dužan je izjaviti, da se ne bi smatrao ovlaštenim predložiti vladama, s kojima je vlada Sjedinjenih Država združena protiv središnjih vlasti, jedno primirje dok se armije tih vlasti još nalaze na njihovom zemljištu.

Dobra vjera u svakoj raspravi zavisjela bi naravno od toga da središnje vlasti namah pristanu na povlačenje svojih četa odasvud iz zapremljenih zemljišta.

Predsjednik misli da ima pravo i pitati, da li kancelar govori samo u ime onih vlasti u carevini, koje su dosad rat vodile. On smatra, da je odgovor sa svakog gledišta izvanredno važan.

Primito i t. d.

potpisan: Lansing.

WASHINGTON, 8. Službeno se javlja, da se u ovom času ne misli odgovoriti na prijedlog o miru Austrije-Ugarske.

LONDON, 9. General Haig izvješćuj: Ušli smo u Cambrai.

Teatro della guerra balcanico:
In Albania Francesi e Serbi sono entrati a Elbasan, da noi sgomberata. Nella Vecchia Serbia meridionale nessun avvenimento particolare.

Teatro della guerra occidentale:
Ieri ai gravi combattimenti di difesa presso Verdun hanno preso parte gloriosissimamente le truppe austro-ungariche del tenente maresciallo Metzger.

VIENNA, 10. Si comunica ufficialmente:
10 ottobre 1918.

Teatro della guerra italiano:
Qua e là attività di ricognizione degli Italiani alquanto più vivace.

Teatro della guerra balcanico:
Il passaggio di reparti di cavalleria italiana oltre lo Scumbi è fallito. A nord-ovest e nord di Leskovac si sono svolti combattimenti. Dietro i nostri fronti furono distrutte bande di serbi e montenegrini.

Teatro della guerra occidentale:
A nord di Verdun i nostri reggimenti respinsero vittoriosamente gravi assalti.

Il capo dello stato maggiore generale.

I bollettini del grande quartiere generale germanico.

BERLINO, 9. Il Wolff Bureau comunica:
Grande quartiere generale, 9 ottobre 1918.

Teatro della guerra occidentale:
Coll' impiego di poderose masse di artiglieria, e concentrando autocarri blindati e squadriglie di velivoli, gli Inglesi, associati a Francesi ed Americani, attaccarono il fronte Cambrai-Saint Quentin. Sull' ala settentrionale dell' attacco, l' assalto nemico ad ovest di Cambrai e sulla strada che conduce da Cambrai a Bohain venne spezzato. Da ambo i lati della strada romana, che conduce a Le Cateau, riesci al nemico di irrompere profondamente nelle nostre linee. Ne abbiamo arrestato l' urto sulla linea Valincourt-Alincourt e ad ovest di Bohain. Sull' ala meridionale l' avversario poté guadagnare soltanto poco terreno. Le truppe combattenti a sud di Montbrehain hanno ribattuto tutti gli attacchi nella loro anteriore posizione della fanteria. Minacciate da un' irruzione nel mezzo del fronte di battaglia, dovettero ricondurre la loro ala sul margine occidentale di Fresnoy le Grand. Nella Sciampagna Francesi ed Americani, spiegando un grande apparato di forza ripresero fra Suippes e ad ovest dell' Aisne i loro attacchi. Essi secondo gli ordini trovati, diressero i loro sforzi, a sfondare il nostro fronte. Il nemico penetrò nelle nostre linee soltanto da ambo i lati di St. Etienne. Attacchi parziali sull' Aisne. Gli attacchi violentissimi degli Americani sul margine orientale del bosco delle Argonne e nella valle dell' Aire furono respinti. Sulla riva orientale della Mosa l' avversario fu ridotto a far alto nel bosco di Consenvoye. Sul resto del fronte lo abbiamo battuto dinanzi alle nostre linee di combattimento.

Il primo quartiermastro generale Ludendorff.

La risposta di Wilson.

WASHINGTON, 8. La nota del segretario di stato Lansing all' incaricato d' affari svizzero, in risposta alla nota del cancelliere dell' impero germanico, è del seguente tenore:

« Mio Signore! Ho l' onore di accusarle, in nome del Presidente, il ricevimento della di lei nota del 6 ottobre, contenente la comunicazione del governo germanico al Presidente, ed io sono incaricato dal Presidente di pregarla di fare al cancelliere dell' impero la seguente comunicazione:

Prima di rispondere alla domanda dell' imperiale governo, e perchè la risposta sia data così sinceramente e lealmente come lo richiedono gli importanti interessi che essa contempla, il Presidente degli Stati Uniti ritiene necessario di assicurarsi più esattamente del significato della nota del cancelliere dell' impero.

Ritiene il cancelliere dell' impero che l' imperiale governo germanico accogla le condizioni, manifestate dal Presidente nel suo messaggio al congresso degli Stati Uniti dell' 8 gennaio e nei messaggi susseguenti, e che nell' entrare in discussione sia suo scopo soltanto quello d' intendersi sui dettagli pratici della loro applicazione?

Circa alle proposte d' armistizio il Presidente degli Stati Uniti si sente in dovere di dichiarare, che egli non si sentirebbe autorizzato di proporre un armistizio ai governi, coi quali il governo degli Stati Uniti è associato contro le potenze centrali, in fino a tanto che gli eserciti di queste potenze stanno sul terreno di quelli.

La buona fede in qualsiasi discussione dipenderebbe naturalmente dall' adesione delle potenze centrali a ritirare le truppe immediatamente e dovunque dai territori occupati.

Il Presidente crede parimenti di essere autorizzato a domandare se il cancelliere parli soltanto per quei poteri dell' impero che hanno fino ad ora condotto la guerra. Egli ritiene, da qualsiasi punto di vista, straordinariamente importante una risposta a questa domanda.

Accolga ecc.

Firmato: Lansing.

WASHINGTON, 8. Si comunica ufficialmente, che pel momento non si pensa a una risposta da darsi alla proposta di pace dell' Austria-Ungheria.

LONDRA, 9. Il Generale Haig rapporta: Siamo entrati a Cambrai.

Službeni
Poslovni br
OGLAS
Protiv Jure Brkić p
ševa čigovo je borav
prikazata je kod c. k.
u Benkovcu tužba ra
Na temelju ove t
čeno ročište za dan
u 9 s. pr. p. u sobi
Za očuvanje prava
stavlja se gospodin
Benkovcu za skrbnik
Ovaj će skrbnik za
ka u gorinaznačenoj
govu opasnost i troš
on ne stupi pred su
punomoćnika.
Benkovac, 4 sept
Od c. k. kotarskog
Poslovni b
OGLAS
Protiv Drviš Grgi p
karske čigovo je bor
to, prikazala je Mare
nussi iz Makarske k
tužbu radi isplate kr
Na temelju ove tuž
prava za dan 31 okt
sati jutra.
Za očuvanje prava
Mate postavlja se go
koslav pok. Ivana
skrbnika.
Ovaj će skrbnik za
ka u gorinaznačenoj
govu opasnost i troš
ea ne stupi pred su
punomoćnika.
Makarska, 4 okt
Od c. k. kotarskog
Poslovni br
OGLAS
Protiv Bogunović M
Ante i Jelavić Mari
Bačine i druž. čigov
nepoznato, prikazao
Ante reč. Sare iz Gr
suda tužbu radi preu
Na temelju ove
rasprava za dan 30
9 sati jutra.
Za očuvanje prava
i Matije pok. Ante
žene jurine postav
Bogunović Jakov p
čini za skrbnika.
Ovaj će skrbnik za
ke u gorinaznačenoj
hovu opasnost i troš
oni ne stuje pred su
punomoćnika.
Makarska, 4 okt
Od c. k. kotarskog
PROMJENE I DODA
SANIM ZADRUŽN
Sjedište: K. Kam
Naziv: Seoska Bla
i zajmove, zadržu
graničeno jamčenje.
Bilo je upisano u
Promjena članova
noj skupštini obdrža

Službeni spisi **Atti ufficiali**

RAZGLASI

Poslovni broj C. II. 755-18
OGLAS.

Protiv Jure Brkić pok. Mate iz Kruševa čigovo je boravište nepoznato, prikazata je kod c. k. kotarskog suda u Benkovcu tužba radi kr. 800.
Na temelju ove tužbe biva uređeno ročište za dan 30 oktobra 1918 u 9 s. pr. p. u sobi br. 9.
Za očuvanje prava tuženika postavlja se gospodin Luka Vujčić u Benkovcu za skrbnika.
Ovaj će skrbnik zastupati tuženika u gorinaznačenoj parnici na njegovu opasnost i troškove, dokle god on ne stupi pred sud ili ne imenuje punomoćnika.
Benkovac, 4 septembra 1918.
Ođ c. k. kotarskog suda. Ođio II.

Poslovni broj C. I. 313-18
OGLAS.

Protiv Drviš Grgi pok. Mate iz Makarske čigovo je boravište nepoznato, prikazata je Mare uđ. Jakova Benussi iz Makarske kod ovoga suda tužbu radi isplate kr. 600.
Na temelju ove tužbe uriče se rasprava za dan 31 oktobra 1918 u 9 sati jutro.
Za očuvanje prava Drviš Grga pok. Mate postavlja se gosp. Polacco Vjekoslav pok. Ivana u Makarskoj za skrbnika.
Ovaj će skrbnik zastupati otisnutika u gorinaznačenoj parnici na njegovu opasnost i troškove, dokle god ea ne stupi pred sud ili ne imenuje punomoćnika.
Makarska, 4 oktobra 1918.
Ođ c. k. kotarskog Suda. Ođio I.

Poslovni broj Cg. I. 118-18
OGLAS.

Protiv Bogunović Mati i Matiji pok. Ante i Jelavić Mari ženi Jurinoy iz Bačine i druž. čigovo je boravište nepoznato, prikazao je Šutić Jure p. Ante reč. Sare iz Gradca kod ovoga suda tužbu radi preuknjiženja.
Na temelju ove tužbe uriče se rasprava za dan 30 oktobra 1918 u 9 sati jutro.
Za očuvanje prava Bogunović Mate i Matije pok. Ante i Jelavić Mare žene Jurine postavlja se gospodin Bogunović Jakov pok. Ivana u Bačini za skrbnika.
Ovaj će skrbnik zastupati otisnutike u gorinaznačenoj parnici na njegovu opasnost i troškove, dokle god oni ne stupe pred sud ili ne imenuju punomoćnika.
Makarska, 4 oktobra 1918.
Ođ c. k. kotarskog suda. Ođio I.

Firm. 215/18
Zadr. I 16

PROMJENE I DODATCI U VEĆ UPI-
SANIM ZADRUŽNIM TVRTKAMA.

Sjedište: K. Kambelovac.
Naziv: Seoska Blagajna za štednju i zajmove, zadržuga uknjižena na neograničeno jamčenje.
Bilo je upisano u Reg. za zadržuge: Promjena članova uprave: Na glavnoj skupštini obdržanoj dneva 21 jula

1918 u K. Kambelovac, bili su izabrani Britvić Petar pok. Jose zamjenik ravnatelja; Tadin Duje pok. Ante vijećnik, koji će potpisivati: Petar Britvić, Tadin Duje.
Istupili: Britvić Stipe zamjenik i Prgut Anton vijećnik.
Nadnevak upisanja 12 rujna 1918. Split, 10 septembra 1918.
Ođ c. k. okružnog kao trgovačkog Suda. Ođio IV.

Firm. 165/18
Zadr. II. 142

PROMJENE I DODATCI U VEĆ UPI-
SANIM TVRTKAMA.

Sjedište: Mali Prolog.
Naziv: Hrvatska Kat. Seoska blagajna za štednju i zajmove, zadržuga uknjižena na neograničeno jamčenje u Otrić-Strugama.
Bilo je upisano u reg. za Zadržuge: Promjena naziva zadržuge i § 34 zadržugnog pravilnika:
Na glavnoj skupštini obdržanoj dneva 9 juna 1918 na Malom Prologu bilo je zaključeno da naziv zadržuge ima biti mjesto dosadašnjeg sljedeći:

Seoska blagajna za štednju i zajmove, zadržuga uknjižena na neograničeno jamčenje sa sjedištem u Malom Prologu.
Bila je glasovana i odobrena preinaka § 34 zadr. pravilnika, glede roka isplate zajmova.
Nadnevak upisanja: 12 septembra 1918. Split, 10 septembra 1918.
Ođ c. k. okružnog kao trgovačkog suda. Ođio IV.

Cg. I.a 99-18
4

IZROK.

Dodatno izroku 2 augusta 1918 Cg. I.a 99/18-1 javlja se da za očuvanje prava tuženika Jovana Marčića u parnici zametnutoj mu od Janđrije Marčića bi postavljen odvjet. đ. r. Lj. Talpo u Zadru, mjesto đ. r. L. Zilioffo, koji se je odrekao tog naloga.
Zadar, 13 septembra 1918.
Ođ c. k. zemaljskog Suda. Ođio I.

3-3 Poslovni broj T. III. 1-18-4
AMORTIZACIJA.

Na predlog Marije žene Jakova Grbavice iz Moseća od Drniša upućuje se postupak amortizacije niže naznačene knjižice koju je predlagateljica, kao što kaže izgubila: Uložna knjižica zadržuge «Hrvatske Petropoljske Blagajne» u Gracu kod Drniša, br. 21 1/2 glaseća na ime Marije žene Jakova Grbavice u vrijednosti od kruna 3700.

Držalac iste pozivlje se, da kroz 6 mjeseci iza kako bude oglas ovaj objavljen prvi put u «Objavitelju Dalmatinskom» podnese gornju knjižicu u sud ili da podnese prigovore protiv predlogu, jer progje li taj rok, ista će se uložna knjižica proglašiti da je amortizirana.
Sibenik, 7. rujna 1918.

Ođ c. k. okružnog suda. Ođio III.

Poslovni br. C 35-18
1

OGLAS.

Protiv Butorović Vicku p. Mate iz Hvara, Čikota Antici ženi Jurjevoj i Benko Luki, Mati i Mariji p. Ivana iz Sipanja čigovo je boravište nepoznato, prikazata je Liljak Ivanica i družina iz Hvara kod c. k. Kotarskog suda u Hvaru tužbu radi razvrgnuća težačkog odnošaja.
Na temelju ove tužbe uređena je usmena rasprava za dan 30 oktobra 1918 u 9 sati jutro.

Za očuvanje prava otisnutih Butović Vicka, Čikota Antice i Benko Luke, Mate i Marije p. Ivana postavlja se gospodin Ivan Butorović p. Mate u Hvaru za skrbnika.
Ovaj će skrbnik zastupati tuženike u gorinaznačenoj parnici na njihovu opasnost i troškove, dokle god oni ne stupe pred sud ili ne imenuju punomoćnika.
Hvar, 27 rujna 1918.
Ođ c. k. kotarskog suda.

T/8/18/2. 3-3
UPUĆENJE POSTUPKA ZA PRO-
GLAŠENJE SMRTI

Paska Andrović pokojnoga Josipa.
Dne 13 augusta 1914 na pruzi Kotor-Trst propao je parobrod «Baron Gautsch» Austrijskog Lloydä.

Tvrđi se da je megiu poginulim osobama bio Pasko Andrović pok. Josipa c. k. poštanski oficijal u Dubrovniku rogen u Ercegnovome od Kotora dne 1 travnja 1866, koji od tada nije dao o sebi nikakve vijesti.

Pošto se iz pretpostavljenoga mora držati, da će nastupiti zakonska predmjera smrti u smislu § 24 br. 3. o. gr. z. upućuje se na prijedlog Tome Andrović pomorskog kapetana u Trstu postupak za proglašenje smrti nestalog.

S toga se svakoga poziva da dađe sudu ili skrbniku D.ru Stijepu Kneževiću u Dubrovniku vijesti vrhu njega.

Pozivlje se Pasko Andrović pok. Josipa da stupi pred potpisani sud ili da kakomu drugo prijavi da još živi.

Sud će nakon 1 oktobra 1919 na ponovljeni prijedlog odlučiti o molbi za proglašenje smrti.

Dubrovnik, 11 rujna 1918.
Ođ c. k. okružnog Suda. Ođio I.

NATJEČAJ

3-3 Br. 8118.
OGLAS NATJEČAJA.

Početak nastajne školske godine 1918-1919 raspoloživa je, iz sredstava Zemaljske zaklade Dalmatinske, štipeđija od godišnjih K 800 za najvrijednije izmegju siromašnih mladića u Dalmaciji, koji namjeravaju učiti živinarske nauke kod c. k. velike škole za živinarstvo u Beču.

Natjecatelj treba da najdalje kroz tri seđmice od prvog proglašenja ovog oglasa, podnesu Zemaljskom Ođboru odnosne molbe potkrijepljene:

1. krštenicom,

C. I. 169-18
1

OGLAS.

Protiv Karlu Tomljenović c. i k. Nađporučnik Trein Albaner-Gruppe 47 I. T. D. Felđpost br. 336 prikazao je Ljubo Domić c. k. Nađporučnik u 25 strj. puku sa punomoćnikom adv. A. Drobac u Dubrovniku, kod c. k. kotarskog suda u Dubrovniku tužbu radi kr. 281.70.

Na temelju ove tužbe uređeno je ročište za dan 21. oktobra 1918 u 9 sati prije pođne kod ovog suda soba rasprave br. 15.

Za očuvanje prava Karla Tomljenović c. k. Nađporučnika postavlja se gospodin đ. r. Lj. Marotti u Dubrovniku za skrbnika odnosno propisa R. M. P. 19 augusta 1914 br. 63 L. N. M. P.

Ovaj će skrbnik zastupati gorispomenutog otisnutog u gorinaznačenoj parnici na njegovu opasnost i troškove, dokle god on ne stupi pred sud ili ne imenuje punomoćnika.
Dubrovnik, 1. oktobra 1918.

Ođ c. k. kotarskog Suda. Ođio I.

T/8/18/2. 3-3
AVVIAMENTO DELLA PROCEDU-
RA ALLO SCOPO DELLA DICHA-
RAZIONE DI MORTE

đi Pasquale Andrović q. Giuseppe.
Addì 13 agosto 1914 sulla linea Cattaro-Trieste affondò il piroscafo postale del Lloyd Austriaco «Baron Gautsch».

Viene ora asserito che fra le persone perite in quell' occasione trovavasi Pasquale Andrović q. Giuseppe i. r. ufficiale postale a Ragusa nato a Castelnuovo di Cattaro addì 1 aprile 1866, il quale d' allora non diede mai đi se alcuna notizia.

Essendochè in seguito a ciò devevi supporre che verrà a subentrare la presunzione legale della morte in senso al § 24 n-ro 3 C.C. G. viene avviata dietro istanza đi Tommaso Andrović capitano mercantile in Trieste la procedura allo scopo della dichiarazione di morte della suddetta persona mancante.

Viene quindi ognuno diffidato a dare al giudizio ođ al curatore signor D. r. Stefano Knežević a Ragusa notizia della sunominata persona.

Pasquale Andrović viene diffidato a comparire inanzi al sottoscritto giudizio oppure a far conoscere in altra guisa allo stesso la sua esistenza.

Scorso il giorno 1 ottobre 1919 il giudizio, dietro nuova istanza deciderà sulla domanda concernente la dichiarazione di morte.

Ragusa, 11 settembre 1918.

Dall' i. r. Tribunale circolare. Sez. I.

like iznose, što ih u ime rečene štipendije bude primio tekom nauka. Zadar, 29 rujna 1918.

Od Zemaljskog Odbora Dalmatinskog

Predsjednik:
Ivčević v. r.

3—3 Br. 8119.

OGLAS NATJEČAJA

na dvije pokrajinske štipendije za više obrtničke nauke.

Za školsku godinu 1918-1919 raspoložive su iz Zemaljske Zaklade «Franjo Josip I» dvije štipendije od godišnjih K 800 (osamsto) svaka za najvrijednije između siromašnih dalmatinskih mladića, koji bi se namjeravali posvetiti višoj obrtničkoj naobrazbi.

Jedna od rečenih štipendija namijenjena je za mehaničko-tehničke nauke, a druga za gragjevnu struku, kod više obrtničke škole u Austriji ili u Zagrebu.

Uživanje štipendija proteže se na cijelo trajanje nauka uz uvjet da uspjeh nauka bude povoljan.

Natjecatelji će prikazati Zemaljskom Odboru dotične molbe kroz tri sedmice od prvog proglašenja ovog oglasa i dokazati ispravama:

1. pripadnost,
2. godine života,
3. imovne prilike svoje obitelji i da li oni ili koji član njihove obitelji uživaju kakovu potporu iz javnih fondova,
4. da su fizično i duševno zdravi,
5. obavljene nauke.

Osim toga treba, da molitelji izjave namjeravaju li pohagjati gragjevnu ili mehaničku struku više obrtničke škole i molbenici prilože redovitu «reversu» zakonitih zastupnika, odobrenu od pupilarne vlasti, kojom se isti obvezuju da će u slučaju postignuća štipendije, nakon dovršenih nauka, vršiti svoje zvanje u Dalmaciji barem za šest godina, a kad ne bi ispunili ovu obvezu, da će povratiti sve kolike iznose, što ih budu u naslov štipendije primili od Zemaljskog Odbora.

Zadar, 29 rujna 1918.

Zemaljski Odbor Dalmatinski.

Br. 10-918. 1—3

NATJEČAJNI OGLAS.

Otvora se natječaj na razne potpore iz prihoda nedodirljive pripomoćne zadruge državnih činovnika Dalmacije namijenjene na uhar oskudne sirote preminulih članova.

Odnosne molbenice, koje imaju biti podnesene upraviteljstvu spomenute zadruge do 15. studenoga t. g. moraju biti upskrbljene svjedodžbom siromaštva i obiteljskog stanja ispuštenom od nadležnog župničkog ureda i vidimiranom od općinske vlasti.

Molbenice prikazane od štitnika ili skrbnika maloljetne sirote, moraju biti vidimirane i od dotične štitničke odnosno skrbničke vlasti.

Zadar, 4 listopada 1918.

Od pripomoćne zadruge državnih činovnika Dalmacije.

Predsjednik:
Rossi Sabatini.

V. Villicich.
Tajnik:

N. 10-918. 1—3

EDITTO DI CONCORSO.

Viene aperto il concorso a diversi sussidi dai redditi del fondo intangibile dell'associazione di soccorso d'impiegati dello Stato in Dalmazia a favore di orfani bisognevoli di soci defunti.

Le relative domande, da prodursi alla direzione della suindicata associazione fino il 15 novembre a. c. dovranno essere corredate da un certificato di povertà e sullo stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio parrocchiale e vidimato dall'autorità comunale.

Le suppliche prodotte da tutori o curatori di orfani minorenni dovranno essere vidimate dalla rispettiva tutoria o curatoria.

Zara, 4 ottobre 1918.

Dall'associazione di soccorso d'impiegati dello Stato della Dalmazia.

Il presidente:
Rossi Sabatini.

Il segretario:
V. Villicich.

Br. 30470-II. ex 1918.

I S K A Z

neuručljivih običnih pošiljaka, koje sadržavaju vrijednosnih predmeta i onih sa primnicom, za koje premda uredovno otvorene nije se moglo razabrati ime pošiljača.

N. 30470-II. ex 1918.

P R O S P E T T O

delle spedizioni retrodate ordinarie contenenti valori e di quelle con ricevuta, delle quali all'atto dell'apertura d'ufficio non si potè rilevare il nome del mittente.

Tekuci broj N. progressivo	Vrsta pošiljke Qualità della spedizione	Predatni ured Ufficio d'impostazione	Predatni dan Giorno d'impostazione	Ime adresata Nome del destinatario	Opredjeište Luogo di destino	Opaske Osservazioni
1	Prep. pismo br. Lettera raccomand. n.o	466 Šibenik-Sebenico	6/8 1918	Negria Gyorgy	Kis Kükulo	
2	"	75 "	28/8 "	Delelo Stefanie	"	
3	"	883 "	1/7 "	Petar Pelzer	Erseg	
4	"	575 "	24/7 "	Maksim Petrov	?	
5	"	369 "	?	Altmann Jakob	Ungarn	
6	"	254 Risan-Risano	9/8 "	Anton Kodermac	Prvacina	
7	"	2515 Zadar-Zara	4/8 "	Miroslav Nikpalj	Skadar	
8	"	B.B.	?	Ilija Bata	Ungarn	
9	"	188 Janjina	29/6 "	Antun Kučić	Schärding	
10	"	270 Ercegn.-Castelnuovo	?	Dorna Anton	?	
11	"	35 "	4/8 "	Grgo Bulčić	Pola	
12	"	696 Dubrovnik-Ragusa	20/6 "	Vlaho Lise	Schärding	
13	"	573 "	24/8 "	Ivo Matijević	Sarajevo	
14	"	529 "	20/6 "	Karlo Kamić	Mostar	
15	"	19 Budva-Budua	16/6 "	Ilija Koščelan	Njeguši	
16	"	256 "	9/6 "	Niko Radonić	Prhatice	
17	"	98 Unešić	30/6 "	Hrstić Petar	Rogatica	
18	"	39 "	30/6 "	Jure Dugeč	Koče	
19	"	130 Kotor-Cattaro	3/8 "	Franig Muzyka	Przemysl	
20	"	279 "	?	Dr. Božo Vukotić	Crikvenica	
21	"	1333 "	8/8 "	?	Bos. Gradiška	
22	"	888 "	19/6 "	Krstić	Busovača	
23	"	1052 "	10/8 "	Franz Glunecky	Kolašin	
24	"	731 "	5/6 "	Milutin Tripković	?	
25	"	1605 "	17/6 "	Rosa Schivary	Dubrovnik	
26	"	1303 "	?	Catterina Radmilli		
27	Pošt. uputnica broj Vaglia postale n.o	991 Zadar-Zara	5/2 "	Piero Marincovich	Fp. 635	Iznos K 40.— Importo Cor.
28	"	731 "	4/2 "	Ante Joja	Zadar	" 24.—
29	"	797 "	7/4 "	Mara Bartulović	"	" 30.—
30	"	1447 "	8/2 "	Mare Vlahov	Iž veliki	" 216.—
31	"	3800 "	11/4 "	Jure Žunić	Zadar	" 12.—
32	"	98 "	30/8 "	Pava Cvjanović	Alessio	" 100.—

Bilo je uništeno 413 prostih listova.

Furono distrutte 413 lettere ordinarie.

Dozivilju se osobe koje imaju na to pravo, da prihvate spomenute pošiljke ili putem predatnoga ureda ili neposredno kod ovog Ravnateljstva pošto dokažu svoje pravo vlasništva i pošto plate poštanske troškove. Ne bude li prikazana nikakva reklamacija kroz godinu dana po proglašenju, sadržina će se pošiljaka, koje bi imale kakvu prodajnu vrijednost, prodati, a prihod kao i svote nagjene u gotovu novcu biće utjerani na korist poštanske blagajne.

Zadar, dne 27 septembra 1918.

Od c. k. Ravnateljstva Pošta i Brzojava.

Gli aventi diritto vengono invitati a ritirare le suddescritte spedizioni o mediante l'ufficio d'impostazione oppure direttamente presso questa Direzione comprovando il loro diritto di proprietà e verso pagamento delle spese postali. Non venendo presentato alcun reclamo entro un anno dal giorno della pubblicazione, il contenuto delle spedizioni che abbia un valore venale sarà venduto, ed il ricavato, come pure gli importi di denaro rinvenuti, saranno introitati a favore della cassa postale.

Zara, li 27 settembre 1918.

Dall'i. r. Direzione delle Poste e dei Telegrafi.

84. - U Zadru

Cijena je 10 godinu

Objavi

IZLAZ

Br. XIII-33159 ex 1918.

Na temelju §a 5

redbe 15. listopada 19

za uporabu, koji će sl

melj kod odmjerenja

gore naznačenih zak

1. za svinje engl

za one preko

za krmad prek

2. za svinje dom

za one preko

za krmad prek

po kilogramu žive tež

Zadar, 9 lis

Od

Tiska

Od c. k. zemal

Tagblatt od 28 jula o

časopisa «Slovenski M

u Hebu: br. 174 časop

o. g.; br. 174 časopis

88 časopisa «Egerer M

sopisa «Deutsches Vo

Iz službenog list

Školska godina

Svečana će služ

9 sahaia, a dužni s

rimokatoličke vjere. P

Odgov

BERLIN, 12.

sjedniku Wilsonu

Da odgovori

u Americi, njema

Njemačka je

Wilson iznio u sv

kasnijim govorim